



PRIMJEDBENA REGULATIVA KOMISIJE (EU) 2021/279

od 22. februara 2021.

kojom se utvrđuju detaljna pravila za primjenu Regulative (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća o kontrolama i drugim mjerama kojima se osiguravaju sljedljivost i usaglašenost u organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda

EVROPSKA KOMISIJA,

Imajući u vidu Ugovor o funkcionisanju Evropske unije,

Imajući u vidu Regulativu (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2018. o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i o stavljanju van snage Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), i posebno članove 28(3)(a), 29(8)(a), 30(8), 32(5), 36(4), 38(9), 41(5) i 43(7) te Regulative,

S obzirom na:

(1) Poglavlje III Regulative (EU) 2018/848 utvrđuje opća pravila proizvodnje za operatore, uključujući preventivne mjere kako bi se izbjeglo prisustvo nedozvoljenih proizvoda i supstanci i mjere koje treba preduzeti u slučaju prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci. Kako bi se osigurali harmonizovani uvjeti za sprovođenje te Regulative, trebalo bi utvrditi dodatna pravila.

(2) Imajući u vidu važnost preventivnih mjera koje operatori moraju preduzeti kako bi izbjegli prisustvo nedozvoljenih proizvoda i supstanci navedenih u članu 28 Regulative (EU) 2018/848, primjereno je uspostaviti postupne korake koje treba preduzeti i relevantnu dokumentaciju koja treba dostaviti u slučaju da operatori posumnjaju, zbog prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci, da proizvod koji je namijenjen za upotrebu ili promociju kao organski ili proizvod u konverziji nije u skladu sa Regulativom (EU) 2018/848.

(3) Kako bi se osigurao harmonizovan pristup širom Unije u vezi sa zvaničnom istragom koja se navodi u članu 29(1)(a) Regulative (EU) 2018/848 u slučaju prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci u organskim ili proizvodima u konverziji, trebalo bi utvrditi dodatna pravila koja obuhvataju elemente koji treba da se odrede prilikom sprovođenja zvanične istrage, očekivane rezultate zvanične istrage, kao i minimalne obaveze izvještavanja.

(4) Poglavlje IV Regulative (EU) 2018/848 utvrđuje specifične odredbe koje se odnose na označavanje organskih i proizvoda u konverziji. Kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sprovođenje te Regulative, trebalo bi utvrditi dodatna pravila u vezi sa mjestom i izgledom određenih oznaka na etiketi.

(5) Poglavlje V Regulative (EU) 2018/848 utvrđuje pravila za certifikaciju operatora i grupa operatora. Kako bi se osigurali harmonizovani uslovi za sprovođenje te Regulative, trebalo bi utvrditi dodatna pravila za certifikaciju grupe operatora.



(6) U interesu efikasnosti i pristupačnih operativnih troškova sistema interne kontrole (ICS), primjereno je predvidjeti maksimalnu veličinu grupe operatora. Postavljanjem ovog ograničenja očekuje se da ICS može osigurati usaglašenost svih članova grupe sa Regulativom (EU) 2018/848 putem internih kontrola i neophodne obuke. Nadalje, nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje certifikuje grupu može ponoviti inspekciju prihvatljivog broja članova. Ograničenje veličine pružiće dodatne garancije za ažuriranu listu članova, brzu i redovnu razmjenu informacija sa kontrolnim organima ili kontrolnim tijelima, i osigurati sprovođenje adekvatnih mjera. Međutim, maksimalna veličina treba uzeti u obzir kako bi grupa operatora mogla generisati dovoljne resurse za uspostavljanje efikasnog ICS-a koji se oslanja na kvalificirano osoblje.

(7) Kako bi se pružili dokazi o usaglašenosti i omogućila razmjena informacija i dijeljenje znanja, treba utvrditi listu dokumenata i evidencija koje grupa operatora mora čuvati u svrhu ICS-a.

(8) ICS treba da predstavlja osnovu za certifikaciju grupe operatora. Stoga, menadžeri ICS-a treba da budu obavezni da obavijeste nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo koje izdaje certifikat o najvažnijim pitanjima, kao što su sumnje u neusaglašenosti, suspenzije ili povlačenja članova i bilo koje zabrane stavljanja proizvoda na tržište kao organskih ili proizvoda u konverziji.

(9) Poglavlje VI Regulative (EU) 2018/848 utvrđuje pravila za službene kontrole i druge zvanične aktivnosti. Kako bi se osigurali harmonizovani uslovi za sprovođenje te Regulative, treba utvrditi dodatna pravila.

(10) Kako bi se osigurao kontinuitet trenutnih nacionalnih sistema kontrole u državama članicama, trebalo bi uspostaviti pravila o minimalnim procentima za službene kontrole i uzorkovanje.

(11) S ciljem eliminisanja značajnih razlika u trenutnoj primjeni nacionalnih kataloga mjera u državama članicama, trebalo bi uspostaviti zajednički predložak za katalog mjera i dalje smjernice o klasifikaciji neusaglašenosti i odgovarajućih mjera.

(12) Informacije o bilo kakvoj sumnji na neusaglašenost ili o bilo kojoj utvrđenoj neusaglašenosti koja utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji trebalo bi direktno i što efikasnije podeliti između država članica i Komisije, prije svega kako bi se omogućilo svim nadležnim organima da sprovedu zvanične istrage i primijene neophodne mjere kako je propisano u članu 29(1) i (2), članu 41(1), (2) i (3) i članu 42 Regulative (EU) 2018/848. Nadalje, primjereno je precizirati detalje i postupke za dijeljenje tih informacija, uključujući funkcionalnosti Sistema informacija o organskoj poljoprivredi. U tom kontekstu, ovom Regulativom trebalo bi takođe razjasniti da u slučaju bilo kakve sumnje ili utvrđene neusaglašenosti koja utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji otkrivene od strane kontrolnog organa ili kontrolnog tijela, takve informacije treba prenijeti bez odlaganja njihovim nadležnim organima. Naposljetku, ovom Regulativom trebalo bi precizirati koje informacije bi najmanje trebalo dijeliti kontrolnim organima i kontrolnim tijelima sa drugim kontrolnim



organima i kontrolnim tijelima i njihovim nadležnim organima i postaviti obavezu za nadležne organe da preduzmu odgovarajuće mjere i uspostave dokumentovane postupke kako bi omogućili takvu razmenu informacija na njihovoj teritoriji.

(13) Grupe operatora u trećim zemljama koje posluju u skladu sa Regulativom Vijeća (EZ) br. 834/2007 i Regulativama Komisije (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 mogu imati broj članova znatno veći od maksimalne veličine utvrđene ovom Regulativom. Uspostavljanje novih grupa operatora koje se pridržavaju ovog novog zahtjeva može implicirati konkretne adaptacije za uspostavljanje odgovarajućeg pravnog subjekta, ICS-a i neophodnih elemenata za sertifikaciju od strane kontrolnog organa ili kontrolnog tela. Stoga, treba predvidjeti prelazni period od maksimalno 3 godine od 1. januara 2022. godine u vezi sa tim grupama operatora kako bi im se omogućilo da izvrše potrebne adaptacije kako bi se pridržavali nove maksimalne veličine.

(14) Zahtjev koji se odnosi na nacionalni katalog mjera može implicirati promjenu već postojećih nacionalnih kataloga mjera koji su razvijeni u državama članicama do sada u skladu sa Regulativama (EZ) br. 834/2007 i (EZ) br. 889/2008. Stoga, treba predvidjeti prelazni period od maksimalno 1 godine od 1. januara 2022. godine za sve države članice u vezi sa tim postojećim nacionalnim katalogima mjera kako bi im se omogućilo da izvrše potrebna unapređenja ili zamjenu svojih nacionalnih kataloga mjera kako bi se pridržavali novih zahtjeva.

(15) U interesu jasnoće i pravne sigurnosti, ova Regulativa treba da se primjenjuje od datuma primjene Regulative (EU) 2018/848.

(16) Mjere predviđene ovom Regulativom u skladu su sa mišljenjem Odbora za organsku proizvodnju,

USVOJILA JE OVU REGULATIVU:

Član 1

Postupci koje operator treba da preduzme u slučaju sumnje na neusaglašenosti zbog prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci

1. Kako bi provjerio da li se sumnja može dokazati u skladu sa članom 28(2)(b) Regulative (EU) 2018/848, operator treba da uzme u obzir sljedeće elemente:

(a) Gdje sumnja na neusaglašenost ulaznog organskog ili proizvoda u konverziji, operator treba da provjeri da li:

(I) Informacije na etiketi organskog ili proizvoda u konverziji i informacije na pratećim dokumentima odgovaraju;

(II) Informacije na certifikatu koje je pružio dobavljač odnose se na proizvod koji je zaista kupljen;



(b) Gdje postoji sumnja da uzrok prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci leži pod kontrolom operatora, operator treba da ispita bilo koji mogući uzrok prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci.

2. Kada operator obavesti nadležni organ ili, gde je to primereno, kontrolni organ ili kontrolno telo, u skladu sa članom 28(2)(d) Regulative (EU) 2018/848 o dokazanoj sumnji ili kada sumnja ne može biti eliminisana, operator treba da obezbijedi, ako je relevantno i gdje je dostupno, sljedeće elemente:

(a) Informacije i dokumente o dobavljaču (prijemnica, faktura, certifikat dobavljača, Certifikat za inspekciju organskih proizvoda (COI));

(b) Sljedljivost proizvoda sa identifikacijom serije, količinom na stanju i količinom prodatog proizvoda;

(c) Laboratorijske rezultate, iz akreditovane laboratorije kada su relevantni i dostupni;

(d) Listu uzorkovanja sa detaljima vremena, mjesta i metodom korišćene za uzimanje uzorka;

(e) Bilo kakve informacije o prethodnoj sumnji u vezi sa specifičnim nedozvoljenim proizvodom ili supstancom;

(f) Svaki drugi relevantni dokument radi razjašnjenja slučaja.

Član 2

Metodologija zvanične istrage

1. Bez ugrožavanja člana 38(2) Regulative (EU) 2018/848, prilikom sprovođenja zvanične istrage navedene u članu 29(1)(a) te Regulative, nadležni organi ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo, treba da odrede barem sljedeće:

(a) Ime, identifikacija serije, vlasništvo i fizičko mjesto predmetnih organskih ili proizvoda u konverziji;

(b) Da li su predmetni proizvodi i dalje stavljeni na tržište kao organski ili proizvodi u konverziji ili korišćeni u organskoj proizvodnji;

(c) Vrstu, ime, količinu i druge relevantne informacije o prisutnim nedozvoljenim proizvodima ili supstancama;

(d) Na kojoj je fazi proizvodnje, pripreme, skladištenja ili distribucije i gdje tačno detektovano prisustvo nedozvoljenih proizvoda ili supstanci, posebno za biljnu proizvodnju, da li je uzorak uzet prije berbe ili posle berbe;



- (e) Da li su drugi operatori u lancu snabdevanja pogođeni;
 - (f) Rezultate prethodnih zvaničnih istraga o predmetnim organskim ili proizvodima u konverziji i operaterima.
2. Zvanična istraga treba da se sprovodi korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, uključujući one koje se navode u članu 14 i članu 137(3) Regulative (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća.
3. Zvanična istraga treba bar da sadrži zaključak o:
- (a) Integritetu organskih i proizvoda u konverziji;
 - (b) Izvoru i uzroku prisustva nedozvoljenih proizvoda ili supstanci;
 - (c) Elementima navedenim u članu 29(2)(a), (b) i (c) Regulative (EU) 2018/848.
4. Nadležni organi ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da sastave završni izvještaj za svaku zvaničnu istragu. Taj završni izvještaj treba da sadrži:
- (a) Zapise o specifičnim elementima koji su potrebni u skladu sa ovim članom;
 - (b) Zapise o informacijama razmijenjenim sa nadležnim organom, drugim kontrolnim organima i kontrolnim tijelima i Komisijom u vezi sa tom zvaničnom istragom.

Član 3

Uslovi za korišćenje određenih oznaka

1. Oznake za proizvode iz prelaznog razdoblja biljnog porijekla kako je navedeno u članu 30(3) Regulative (EU) 2018/848 treba da se pojavi u:
- (a) boji, veličini i stilu slova koji nisu istaknutiji od opisa proizvoda, dok cijela oznaka treba da ima istu veličinu slova;
 - (b) u istom je vidnom polju kao i kod (brojčana oznaka) kontrolnog organa ili kontrolnog tijela kako je navedeno u članu 32(1)(a) Regulative (EU) 2018/848.
2. Oznaka koda kontrolnog organa ili kontrolnog tijela kako je navedeno u članu 32(1)(a) Regulative (EU) 2018/848 treba da se pojavi u istom vidnom polju kao i logo organske proizvodnje Evropske unije, ukoliko se koristi u označavanju.
3. Naziv mjesta gdje su uzgajane poljoprivredne sirovine iz kojih se sastoji proizvod, kako je navedeno u članu 32(2) Regulative (EU) 2018/848, treba da se postavi odmah ispod koda navedenog u stavu 2 ovog člana.





Član 4

Struktura i veličina grupe operatora

Član grupe operatora treba da se registruje samo u jednoj grupi operatora za dati proizvod, čak i ako je operator angažovan u različitim aktivnostima koje se odnose na taj proizvod.

Maksimalna veličina grupe operatora treba da bude 2 000 članova.

Član 5

Dokumentacija i evidencije grupe operatora

Grupa operatora treba da čuva sljedeća dokumenta i evidencije u svrhu sistema interne kontrole (ICS):

(a) lista članova grupe operatora zasnovana na njihovoj registraciji svakog člana i koja se sastoji od sljedećih elemenata za svakog člana grupe operatora:

(I) ime i identifikacija (broj);

(II) kontakt podaci;

(III) datum registracije;

(IV) ukupna površina zemljišta kojim član upravlja i da li je deo organske, u konverziji ili ne-organske proizvodne jedinice;

(V) informacije o svakoj proizvodnoj jedinici i/ili aktivnosti: veličina, lokacija, uključujući mapu gdje je dostupna, proizvod, datum početka perioda konverzije i procene prinosa;

(VI) datum poslednje interne kontrole sa imenom inspektora ICS;

(VII) datum poslednje službene kontrole sprovedene od strane nadležnog organa ili, gdje je to primjereno, kontrolnog organa ili kontrolnog tijela sa imenom inspektora;

(VIII) datum i verzija liste;

(b) potpisani ugovori o članstvu između člana i grupe operatora kao pravnog lica, koji treba da sadrže prava i obaveze člana;

(c) izveštaji interne kontrole potpisani od strane inspektora ICS i kontrolisanog člana grupe operatora i uključujući barem sljedeće elemente:



(I) ime člana i lokacija proizvodne jedinice ili prostorija, uključujući kupovinu i centre za prikupljanje gdje se odvijaju aktivnosti navedene u članu 36(1)(a) Regulative (EU) 2018/848 koje su predmet inspekcije;

(II) datum i početak i kraj interne kontrole;

(III) nalazi kontrole;

(IV) opseg /perimetar revizije;

(V) datum izdavanja izvještaja;

(VI) ime internog inspektora;

(d) evidencije obuke inspektora ICS koje se sastoje od:

(I) datuma obuke;

(II) predmet obuke;

(III) ime obučivača;

(IV) potpis polaznika;

(V) gdje je to primjereno, procjena stečenog znanja;

(e) evidencije obuke članova grupe operatora;

(f) evidencije mjera preduzetih u slučaju neusaglašenosti od strane menadžera ICS, koje treba da uključuju:

(I) članove koji su podvrgnuti mjerama u slučaju neusaglašenosti, uključujući one koji su suspendovani, povučeni ili zahtijevaju da se pridržavaju novog perioda konverzije;

(II) dokumentacija identifikovane neusaglašenosti;

(III) dokumentacija praćenja mjera;

(g) evidencije sljedljivosti, uključujući informacije o količinama, o sljedećim aktivnostima, gdje je to relevantno:

(I) kupovina i distribucija inputa na gazdinstvo, uključujući biljni reproduktivni materijal od strane grupe;

(II) proizvodnja uključujući berbu;



- (III) skladištenje;
- (IV) priprema;
- (V) isporuka proizvoda od svakog člana do zajedničkog sistema stavljanja na tržište;
- (VI) stavljanje proizvoda na tržište od strane grupe operatora;
- (h) pisani sporazumi i ugovori između grupe operatora i podizvođača koji uključuju informacije o prirodi podugovorenih aktivnosti;
- (i) imenovanje menadžera ICS;
- (j) imenovanje inspektora ICS kao i lista inspektora ICS.

Lista članova navedena u tački (a) prvog stava treba da bude ažurirana od strane menadžera ICS nakon bilo koje izmene elemenata navedenih u tački (a)(I) do (VIII) i treba da bude naznačeno da li je neki od članova suspendovan ili povučen zbog mjera u slučaju neusaglašenosti koje proizilaze iz internih kontrola ili službenih kontrola.

Član 6

Obavještenja od menadžera ICS

Menadžer ICS treba odmah da obavesti nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo o sljedećim informacijama:

- (a) svaka sumnja u teže i kritične neusaglašenosti;
- (b) svaka suspenzija ili povlačenje člana ili proizvodne jedinice ili prostora, uključujući centre za kupovinu i prikupljanje, iz grupe;
- (c) svaka zabrana stavljanja proizvoda na tržište kao organskih ili u konverziji, uključujući ime ili imena predmetnih članova, relevantne količine i identifikaciju serije.

Član 7

Minimalni procenti kontrola i uzimanja uzoraka

Sljedeća pravila o minimalnim procentima primjenjuju se na službene kontrole navedene u članu 38(4) Regulative (EU) 2018/848 koje treba da sprovede svaki nadležni organ ili, gdje je to primjereno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo u skladu sa rizikom neusaglašenosti:

- (a) minimalno 10 % svih službenih kontrola operatora ili grupa operatora treba da se sprovede bez prethodne najave svake godine;



- (b) minimalno 10 % dodatnih kontrola u odnosu na one navedene u članu 38(3) Regulative (EU) 2018/848 treba da se sprovede svake godine;
- (c) minimalno 5 % broja operatora, isključujući operatore koji su oslobođeni u skladu sa članovima 34(2) i 35 (8) Regulative (EU) 2018/848, treba da podlegne uzimanju uzoraka u skladu sa članom 14(h) Regulative (EU) 2017/625 svake godine;
- (d) minimalno 2 % članova svake grupe operatora treba da podlegne uzimanju uzoraka u skladu sa članom 14(h) Regulative (EU) 2017/625 svake godine;
- (e) minimalno 5 % operatora koji su članovi grupe operatora, ali ne manje od 10 članova, treba da podlegne ponovnoj inspekciji svake godine. U slučaju da grupa operatora ima 10 članova ili manje, svi članovi treba da budu kontrolisani u vezi sa provjerom usaglašenosti navedenom u članu 38(3) Regulative (EU) 2018/848.

Član 8

Mjere u slučaju utvrđene neusaglašenosti

Nadležni organi mogu koristiti uniformna rješenja utvrđena u Prilogu I ove Regulative za razvoj nacionalnog kataloga mjera kako je navedeno u članu 41(4) Regulative (EU) 2018/848.

Taj nacionalni katalog mjera treba da obuhvati bar:

- (a) listu neusaglašenosti sa referencom na specifična pravila Regulative (EU) 2018/848 ili delegirani ili izvršni akt usvojen u skladu sa tom Regulativom;
- (b) klasifikaciju neusaglašenosti u tri kategorije: blaze, teže i kritične, uzimajući u obzir bar sljedeće kriterijume:
 - (I) primjena preventivnih mjera navedenih u članu 28(1) Regulative (EU) 2018/848 i sopstvenih kontrola navedenih u članu 9(1)(d) Regulative (EU) 2017/625;
 - (II) uticaj na integritet organskog ili proizvoda u konverziji;
 - (III) sposobnost sistema sljedljivosti da locira pogođene proizvode u lancu snabdevanja;
 - (IV) odgovor na prethodne zahtjeve nadležnog organa ili, gdje je to primjereno, kontrolnog organa ili kontrolnog tijela;
- (c) mjere koje odgovaraju različitim kategorijama neusaglašenosti.



Član 9

Razmena informacija

1. Radi primjene člana 43(1) Regulative (EU) 2018/848, nadležni organi koristiće Informacioni sistem za organsku proizvodnju (OFIS) i obrasce utvrđene u Prilogu II ove Regulative radi razmjene informacija sa Komisijom i drugim članicama u skladu sa sljedećim pravilima:

(a) Članica (obavještavajuća članica) treba da obavijesti Komisiju i relevantne članice ili članice (obavještene članice) bar u sljedećim situacijama:

(I) kada sumnja ili utvrđena neusaglašenost utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji koji potiču iz druge članice;

(II) kada sumnja ili utvrđena neusaglašenost utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji uvezenih iz treće zemlje u skladu sa članom 45(1) ili članom 57 Regulative (EU) 2018/848;

(III) kada sumnja ili utvrđena neusaglašenost utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji koji potiču iz obavještavajuće članice, pošto bi to moglo imati implikacije za jednu ili više obavještenih članica (obavještenje o upozorenju);

(b) u situacijama navedenim u tački (a)(I) i (II), obavještene članice treba da odgovore u roku od 30 kalendarskih dana od datuma prijema obavještenja i treba da obavijeste o preduzetim radnjama i mjerama, uključujući rezultate zvanične istrage i dostave sve druge dostupne informacije i/ili zahtijevane od strane obavještavajuće članice;

(c) obavještavajuća članica može da zatraži od obavještenih članica sve potrebne dodatne informacije;

(d) obavještavajuća članica treba što prije da unese i ažurira potrebne podatke u OFIS-u, uključujući ažuriranja koja se odnose na rezultate svojih vlastitih zvaničnih istraga;

(e) u situaciji navedenoj u tački (a)(II) i kada je Komisija obavještena od strane članice, Komisija treba da obavijesti nadležni organ ili, gdje je to relevantno, kontrolni organ ili kontrolno tijelo treće zemlje.

2. Pored obaveze informisanja navedene u članu 32(b) Regulative (EU) 2017/625, kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba bez odlaganja da obavijesti nadležni organ koji mu je povjerio ili prenio određene zvanične kontrolne zadatke ili određene zadatke vezane za druge zvanične aktivnosti u skladu sa članom 4(3) i članom 28(1) ili članom 31 te Regulative, o svakoj sumnji ili utvrđenoj neusaglašenosti koja utiče na integritet organskih ili proizvoda u konverziji. Takođe treba da dostavi sve druge informacije koje zahtijeva taj nadležni organ.



3. Radi primjene člana 43(3) Regulative (EU) 2018/848, gdje operatori ili grupe operatora i/ili njihovi podugovarači kontroliše različiti kontrolni organ ili kontrolno tijelo, ti kontrolni organi ili kontrolna tijela treba da razmijene relevantne informacije o operacijama pod njihovom kontrolom.

4. Radi primjene člana 43(3) Regulative (EU) 2018/848, gdje operatori ili grupe operatora i/ili njihovi podugovarači promjene svoj kontrolni organ ili kontrolno tijelo, takvi operatori i/ili kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da obavijeste nadležni organ bez odlaganja o toj promjeni.

Novi kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da zatraži kontrolni dosije operatora ili grupe operatora od prethodnog kontrolnog organa ili kontrolnog tijela. Prethodni kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba bez odlaganja da preda novom kontrolnom organu ili kontrolnom tijelu kontrolni dosije operatora ili grupe operatora, uključujući pisane zapise navedene u članu 38(6) Regulative (EU) 2018/848, status certifikacije, listu neusaglašenosti i preduzete mjere od strane prethodnog kontrolnog organa ili kontrolnog tijela.

Novi kontrolni organ ili kontrolno tijelo treba da se pobrine da neusaglašenosti zabilježene u zapisima prethodnog kontrolnog organa ili kontrolnog tijela budu ili će biti riješena od strane operatora.

5. Radi primjene člana 43(3) Regulative (EU) 2018/848, gdje su operatori ili grupe operatora podvrgnuti provjeri sljedljivosti i provjeri masenog bilansa, kontrolni organi ili kontrolna tijela treba da razmijene relevantne informacije koje omogućavaju završetak ovih provjera.

6. Nadležni organi treba da preuzmu odgovarajuće mjere i uspostave dokumentovane procedure kako bi omogućili razmjenu informacija između njih i kontrolnih organa i/ili kontrolnih tijela kojima su povjerali određene zvanične kontrolne zadatke ili određene zadatke koji se odnose na druge zvanične aktivnosti, kao i između tih kontrolnih organa i/ili kontrolnih tijela.

Član 10

Prelazne odredbe

1. Grupama operatora u trećim zemljama koje se pridržavaju Regulativa (EZ) br. 834/2007, (EZ) br. 889/2008 i (EZ) br. 1235/2008 pre datuma početka primene ove Regulative, a za koje su neophodne važne administrativne, pravne i strukturalne promene u vezi sa maksimalnom veličinom grupe operatora propisanom u drugom stavu člana 4. ove Regulative, treba da se pridržavaju te odredbe najkasnije od 1. januara 2025. godine.

2. Nacionalni katalog mjera razvijen u skladu sa članom 8. primjenjivaće se najkasnije od 1. januara 2023. godine.



Član 11

Stupanje na snagu i primjena

Ova Regulativa stupa na snagu dvadesetog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.

Primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Ova Regulativa je obavezujuća u cjelini i direktno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Briselu, 22. februara 2021. godine.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN

(1) OJ L 150, 14.6.2018, str. 1. - Službeni list Evropske unije, L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2) Regulativa Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. juna 2007. o organskoj proizvodnji i obilježavanju organskih proizvoda i stavljanju van snage Regulative (EEZ) br. 2092/91 (SL L 189, 20.7.2007., str. 1).

(3) Regulativa Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. septembra 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 o organskoj proizvodnji i obilježavanju organskih proizvoda u vezi sa organskom proizvodnjom, obilježavanjem i kontrolom (SL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(4) Regulativa Komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. decembra 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu uređivanja uvoza organskih proizvoda iz trećih zemalja (SL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(5) Regulativa (EU) 2017/625 Evropskog parlamenta i Vijeća od 15. marta 2017. o službenim kontrolama i drugim zvaničnim aktivnostima sprovedenim radi primjene prava u oblasti hrane i hrane za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i zaštiti bilja, o izmjeni Uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Evropskog parlamenta i Vijeća, o izmjeni Uredbi (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 Vijeća i o stavljanju van snage Uredbi (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Evropskog parlamenta i Vijeća, Direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ, i odluke Vijeća 92/438/EEZ (Regulativa o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017, str. 1).



PRILOG I

Jedinstveni aranžmani za razvoj i primjenu nacionalnog kataloga mjera kako je navedeno u članu 8

1. Nadležni organi mogu klasifikovati slučajeve neusaglašenosti kao blaže, teže ili kritične, na osnovu klasifikacionih kriterijuma u članu 8, kada se jedna ili više sljedećih situacija primjenjuje:

(a) slučaj neusaglašenosti je blaži kada:

(I) mjere predostrožnosti su proporcionalne i odgovarajuće, a kontrole koje je operator sproveo su efikasne;

(II) neusaglašenost ne utiče na integritet organskog ili proizvoda u konverziji;

(III) sistem za praćenje može locirati pogođeni proizvod(e) u lancu snabdevanja i zabrana stavljanja proizvoda na tržište sa referencom na organsku proizvodnju je moguća;

(b) slučaj neusaglašenosti je teži kada:

(I) mjere predostrožnosti nisu proporcionalne i odgovarajuće i kontrole koje je operator sproveo nisu efikasne;

(II) neusaglašenost utiče na integritet organskog ili proizvoda u konverziji;

(III) operator nije pravovremeno ispravio blažu neusaglašenost;

(IV) sistem za praćenje može locirati pogođeni proizvod(e) u lancu snabdijevanja i zabrana stavljanja proizvoda na tržište sa referencom na organsku proizvodnju je moguća;

(c) slučaj neusaglašenosti je kritičan kada:

(I) mjere predostrožnosti nisu proporcionalne i odgovarajuće i kontrole koje je operator sproveo nisu efikasne;

(II) neusaglašenost utiče na integritet organskog ili proizvoda u konverziji;

(III) operator nije ispravio prethodne teže neusaglašenosti ili ponavlja neusaglašenosti iz drugih kategorija;

(IV) nema informacija iz sistema praćenja da locira pogođeni proizvod(e) u lancu snabdijevanja i zabrana stavljanja proizvoda na tržište sa referencom na organsku proizvodnju nije moguća.



2. Mjere

Nadležni organi ili, prema potrebi, kontrolni organi ili kontrolna tijela na odgovarajući način mogu primijeniti jednu ili više sljedećih mjera na navedene kategorije neusaglašenosti:

Kategorija neusaglašenosti	Mjera
Blaža	Predaja od strane operatora plana korektivnih mjera u roku postavljenom za ispravku neusaglašenosti
Teža	Nema pozivanja na organsku proizvodnju u označavanju i oglašavanju celokupne serije ili proizvodne partije u skladu sa članom 42(1) Regulative (EU) 2018/848 Potrebno je novo razdoblje konverzije Ograničenje obima certifikata Unapređenje primjene mjera predostrožnosti i kontrola koje je operator preduzeo radi osiguranja usaglašenosti
Kritična	Nema pozivanja na organsku proizvodnju u označavanju i oglašavanju cjelokupne serije ili proizvodne partije u skladu sa članom 42(1) Regulative (EU) 2018/848 Zabrana oglašavanja proizvoda koji se odnose na organsku proizvodnju u određenom periodu u skladu sa članom 42(2) Regulative (EU) 2018/848 Potrebno je novo razdoblje konverzije Ograničenje opsega certifikata Suspendovanje certifikata Povlačenje certifikata



PRILOG II

Obrasci iz Informacionog sistema za organsku poljoprivredu (OFIS) iz člana 9:

1. Obrazac za standardno obavještenje o sumnji na neusaglašenost ili utvrđenoj neusaglašenosti

*Prvi jezik:
Drugi jezik:
A. Država članica koja je uputila obavještenje:
1) Država:
2) Nadležni organ – kontakt podaci
*3) Datum obavještenja (DD.MM.GGGG):
*4) Referentni broj
B. Država članica ili države članice kojima je upućeno obavještenje:
*1) Država/e:
2) Nadležni organ/i – kontakt podaci
C. Proizvod
*1) Kategorija proizvoda:
*2) Naziv proizvoda/zaštićeno ime:
*3) Zemlja porijekla:
4) Opis proizvoda (veličina i oblik ambalaže itd.) – priložiti kopiranu ili skeniranu plombu ili etiketu:
5) Identifikacija lota (npr. broj serije, broj isporuke, datum isporuke itd.):
6) Druge informacije
D. Sljedljivost
Detaljno opišite cjelokupni lanac snabdijevanja:
1) Proizvođač – kontakt podaci – nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
2) Preraživač / prodavac u državi porijekla – kontakt podaci – nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
3) Uvoznik u zemlji koja prijavljuje – kontakt podaci – nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
4) Prodavac na veliko – kontakt podaci – nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
5) Prodavac na malo ili drugi operatori u državi koja je uputila obavještenje, kod kojeg je otkrivena neusaglašenost – kontakt podaci – nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
Tijela:
Drugi učesnici:
E. Neusaglašenost, sumnja na neusaglašenost, drugi problem:
*1) Priroda neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema. Koje su neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugi problemi utvrđeni?
*U kojim je aspektima ta neusaglašenost/sumnja na neusaglašenost/drugi problem prema



regulativi (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća (1)?:
2) Okolnosti otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema – priložiti kopiju računa ili druge isprave:
Datum otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema (DD.MM.GGGG.):
Mesto otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema:
3) Analiza uzoraka/testova (ako postoje) – priložiti kopiju izvještaja o analizi:
Datum uzorkovanja/testiranja (DD.MM.GGGG.):
Mjesto uzorkovanja/testiranja:
Datum analize – izvještaj (DD.MM.GGGG.):
Podaci (naziv laboratorije, primjenjene metode, rezultati):
Naziv pronađenih supstanci:
Nivo otkrivenih ostataka:
Da li je nivo iznad dozvoljene granice za hranu (ili hranu za životinje) uopšteno?
Da li je prekoračen nivo za označavanje sadržaja GMO-a?
F. Uticaj na tržište:
1) Da li je proizvod povučen sa tržišta, blokiran ili stavljen na tržište?
2) Koji su učesnici već obaviješteni?:
3) Da li su pogođene druge države članice? Ako jesu, koje države članice?:
G. Sprovedene mjere:
1) Da li su sprovedene neke dobrovoljne mjere (u vezi sa proizvodom/objektom/tržištem)?:
2) Da li su sprovedene obavezne mjere?:
3) Koji je opseg mjera (nacionalni, regionalni, izvoz, itd.)?:
4) Datum stupanja na snagu: (DD/MM/GGGG.):
5) Trajanje (u mjesecima):
6) Obrazloženje/pravna osnova mjera:
7) Koji je nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo donelo mjere?:
H. Ostale informacije / Procena:
I. Prilozi:
Kopija ili skenirana dokumentacija proizvoda (plomba, etiketa, itd.). Kopija računa, izvještaj ili dokument o transportu ili nalogu za isporuku. Izvještaj analize i/ili svi drugi relevantni dokumenti:

(*) Obavezna polja



2. Obrazac za standardni odgovor na standardno obavještenje o sumnji ili utvrđenoj neusaglašenosti.

*Prvi jezik:
Drugi jezik:
Verzija odgovora:
A. Država članica koja je primila obavještenje:
1) Država:
2) Nadležni organ – kontakt podaci
*3) Datum obavještenja (DD.MM.GGGG):
*4) Referentni broj
B. Obavještenje:
*1) Država/e:
2) Nadležni organ/i – kontakt podaci
*3) Datum obavještenja (DD.MM.GGGG):
*4) Referentni broj obavještenja (isti kao u tački A.4 obavještenja):
*5) Proizvod:
6) Neusaglašenost, sumnja na neusaglašenost, drugi problem:
C. Istraga
1) Koji nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo u vodili istragu:
2) Opišite saradnju između različitih operatora i uključenih nadležnih organa ili, prema potrebi, kontrolnih organa ili kontrolnih tijela u različitim državama koje su uključene (ako postoje)?
3) Koje su korišćene metode/procedure istrage? :
Na primer, da li su relevantni operatori podvrgnuti specifičnoj kontroli?:
Da li su uzeti uzorci i analizirani?:
4) Kakav je ishod istrage?:
Kakvi su rezultati inspekcija/analiza (ako su obavljene)?:
Da li je porijeklo neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema razjašnjeni?:
Kako ocjenjujete ozbiljnost neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema?:
5) Da li je porijeklo kontaminacije/neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema identifikovano i utvrđeno, kao i odgovornost aktera?:
Da li su identifikovani operatori bili uključeni u druge slučajeve nepoštovanja pravila/sumnje na nepoštovanje pravila/drugih problema u posljednje 3 godine?:
D. Mjere i kazne
*1) Kakve preventivne i korektivne mjere su preduzete (npr. u vezi sa distribucijom/prodajom proizvoda na tržištu Unije i tržištima trećih zemalja)?:
2) Koje su mjere u slučaju neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema preduzete u pogledu operatora i/ili predmetnih proizvoda (2)?
Način sprovođenja mjera (pismena forma, upozorenje, itd.)?:
Da li je certifikacija proizvođača/prerađivača ograničena, suspendovana ili povučena?:
Datum stupanja na snagu sprovođenja mjera (ako postoje) (DD/MM/GGGG):
Trajanje mjera (ako postoje) (u mjesecima):
Nadležni organ ili, prema potrebi, kontrolni organ ili kontrolno tijelo koji su donijeli i sproveli



mjere (ako postoje):
E. Ostale informacije:
F. Prilozi:

(*) Obavezna polja

3. Obrazac za obavještenje o upozorenju

1. Porijeklo i status upozorenja			
Država koja upozorava:			
Nadležni organ:			
2. Upozorena zemlja ili zemlje:			
Država:	Nadležni organ	Koordinator	Područje primene
3. Neusaglašenost, prevara, drugi problem ili sumnja na njih (dalje u tekstu „neusaglašenost“)			
Naziv:			
Opis:			
Kakva je vaša ocjena ozbiljnosti neusaglašenosti?			
Koji su učesnici već obaviješteni?			
<u>Okolnosti otkrivanja</u>			
Datum:			
Mesto:			
Osoba/tijelo koje je otkrilo neusaglašenost:			
Propisi Unije dovedeni u pitanje (reference):			
4. Sljedljivost proizvoda			
<u>Opis</u>			
Naziv:			
Robna marka/zaštićeno ime:			
Drugi aspekti:			
<u>Pošiljka</u>			
Pošiljka/serija/broj isporuke:			
Država porijekla:			
Ukupna neto/bruto težina, zapremina:			
Druge informacije:			
Lanac snabdijevanja – opis operatora (naziv – vrsta – podaci za kontakt – kontrolni organ/kontrolno tijelo (vidjeti podatke za kontakt))			
5. Preduzete mjere			
0. Mjere još nisu preduzete (objasniti zašto)			
1. Zabrana stavljanja proizvoda na tržište (osnova – datum – količine)			
2. Vrednovanje proizvoda kao konvencionalnog (osnova – datum – količine – od/do)			
3. Suspenzija certifikata subjekta (od/do – opseg)			
4. Oduzimanje certifikata operatoru (od datuma primjene)			
5. Druge mjere (opisati)			



6. Ostale informacije

7. Dokumenti

(*) Obavezna polja

4. Obrazac za standardno međunarodno obavještenje o sumnjama ili utvrđenim neusaglašenostima

Država koja je uputila obavještenje:

Država:

Podaci o prijavljenom operatoru:

Vrsta prijavljenog operatora:

Oznaka operatora:

Verzija operatora:

Naziv:

Ulica:

Poštanski broj:

Mjesto:

Telefon:

E-pošta:

Faks:

Vebsajt link:

URL sajta:

Komentari:

A. Proizvod

*1) Zemlja porijekla

*2) Kategorija proizvoda:

*2) Naziv proizvoda/zaštićeno ime:

*3) Opis proizvoda (veličina i oblik ambalaže itd.) – priložiti kopiranu ili skeniranu plombu ili etiketu:
--

4) Identifikacija lota (npr. broj serije, broj isporuke, datum isporuke itd.):
--

5) Druge informacije

B. Sljedljivost

1) Proizvođač – kontakt podaci – kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
--

2) Preraživač / prodavac / izvoznik u državi porijekla – kontakt podaci – kontrolni organ ili kontrolno tijelo:

3) Uvoznik u zemlji koja prijavljuje – kontakt podaci – kontrolni organ ili kontrolno tijelo:

4) Prodavac na veliko – kontakt podaci – kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
--

5) Prodavac na malo ili drugi operatori u državi koja je uputila obavještenje, kod kojeg je otkrivena neusaglašenosti – kontakt podaci – kontrolni organ ili kontrolno tijelo:
--

Tijela:

Drugi učesnici:

C. Neusaglašenost, sumnja na neusaglašenost, drugi problem:
--

*1) Priroda neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema. Koje su



neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugi problemi utvrđeni?
*U kojim je aspektima ta neusaglašenost/sumnja na neusaglašenost/drugi problem prema regulativi (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća (1) ?:
2) Okolnosti otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema – priložiti kopiju računa ili druge isprave:
Datum otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema (DD.MM.GGGG.):
Mjesto otkrivanja neusaglašenosti/sumnje na neusaglašenost/drugog problema:
3) Analiza uzoraka/testova (ako postoje) – priložiti kopiju izvještaja o analizi:
Datum uzorkovanja/testiranja (DD.MM.GGGG.):
Mjesto uzorkovanja/testiranja:
Datum analize – izvještaj (DD.MM.GGGG.):
Podaci (naziv laboratorije, primijenjene metode, rezultati):
Naziv pronađenih supstanci:
Nivo otkrivenih ostataka:
Da li je nivo iznad dozvoljene granice za hranu (ili hranu za životinje) uopšteno?
Da li je prekoračen nivo za označavanje sadržaja GMO-a?
D. Uticaj na tržište:
1) Da li je proizvod povučen sa tržišta, blokiran ili stavljen na tržište?
2) Koji su učesnici već obaviješteni?:
3) Da li su pogođene druge države članice? Ako jesu, koje države članice?:
E. Sprovedene mjere:
1) Da li su sprovedene neke dobrovoljne mjere (u vezi sa proizvodom/objektom/tržištem)?:
2) Da li su sprovedene obavezne mjere?:
3) Koji je opseg mjera (nacionalni, regionalni, izvoz, itd.)?:
4) Datum stupanja na snagu: (DD/MM/GGGG.):
5) Trajanje (u mjesecima):
6) Obrazloženje/pravna osnova mjera:
7) Koji je kontrolni organ ili kontrolno tijelo donijelo mjere?:
F. Ostale informacije / Procjena:
G. Prilozi:
Kopija ili skenirana dokumentacija proizvoda (plomba, etiketa, itd.). Kopija računa, izvještaj ili dokument o transportu ili nalogu za isporuku. Izvještaj analize i/ili svi drugi relevantni dokumenti:

(*) Obavezna polja

(1) Regulativa (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i vijeća od 30. maja 2018. o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i o stavljanju van snage Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(2) Mjera u skladu sa članovima 29(1) i (2), 41(1) do (4) i 42 Regulative (EU) 2018/848.

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/279 of 22 February 2021 laying down detailed rules for the implementation of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council on controls and other measures ensuring traceability and compliance in organic production and the labelling of organic products



(3) Regulativa (EU) 2018/848 Evropskog parlamenta i Vijeća od 30. maja 2018. o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda i o stavljanju van snage Regulative Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018, str. 1).